

728

K34/94 R Mogale

p 1-40\*

728

728

SEP 17 1945

Native Folklore 11/18/94

Rahab Mogale

10 pp. 1-40\*  
**MONITOR**

**EXERCISE BOOK  
SKRYFBOEK**

K34/94

2

NAME  
NAAM

Samuel Mahlatje

CLASS  
KLAS

SCHOOL  
SKOOL

Mitkyk public school

Registered No. 513/31.

"B"

28

Rec. Sep. 11/45.  
P.P. 1-40

Rahab Mogale,  
K34/94  
Mokgekolo, Ngwananyana, le Masogana.

---

Mokgekolo are "kena le dikgomo tse dintzi" Ngwananyana wagona ana le di avaro tse di botse. le yena ale botse kuclu. Mokgekolo tsatsi le lengwe abana Masogana aetla ka gagwe - banyaka Ngwananyana yo. Are yoaka motseyang keta mofa le dikgomo tse tsaka. Masogana ale akwana le ngwananyana yola bare gebare reya tloga basokadi kgomo tselo. Mokgekolo atseya lefeye - lwana akitema ka pele gabona a opele košana ya gore:-

karemo kare kqwathath  
kaleledu; karemo kare kqwatha sa -  
makgwakgwa thsipa kare mo ripu

---

720  
2

2

K34/94

Ngwananyana le pitsi

Ngwananyana yo ašwafa kudu ge  
batho boya masenlong eyena o  
tšeya lepai arobale are keyalwala  
ge batlogile ašale atšoga apeya  
ha maswi ahlawetswa masupela  
ahlapa apara bokse atloga aya  
Sokeng ge ašihlile athona aopela  
are Sewawa Sewawa  
~~sekatale pitsi~~ Sewela segana  
banna sekata le pitsi anageng  
Pitsi yona yare aowa koeli  
ntšane kodikaroro ya fihla yahlapa  
hale sapelong yadula fase yaja  
sewela yena agomela gae  
athabile ge ašihlagae atšeya  
mesidi aetlotsa arobala are keya  
lwala ye bommage baboya moše  
mong bahumana sewela  
adiyo ela dikudumela at etla

728

3

K34/94

3

aetlodiitse kamesidi a khupile  
 kgopa<sup>u</sup> Bagotse mollo atseya di<sup>u</sup>  
 abesa kamo adulang kagana  
 alle base naalalang are kebolaya  
 kemosi, bare dula<sup>u</sup> kamoasose  
 bese kamo adutsing<sup>u</sup> byare gosa  
 baya masemong ga beeli. asale  
 etsoga apeya asetsa pitsi nageng  
 qeafihla aopele are: Sewawa  
 Sewawa Sewela Segana banna  
 Sekaba le pitsi nageng<sup>u</sup> pitsi ere  
 aowakodiniane kodikororo<sup>u</sup> abo  
 yelegae afihla aetlotse kamesidi  
 ote bale<sup>u</sup> Bommage babe bamole  
 moga babotsa malome yage malome  
 aige leyena afihla are: Sewawa  
 Sewawa yare kaja makqa kgo batse  
 malome ageae rema ka selep e  
 ngwananyana qeafihla aphuma magobe  
 ale cilla aeyaga<sup>u</sup> Malome age are

4 728

4

K34/94

goyena oyatswafa tsoga oye  
masehong ohlwa oqana banma  
at osatana lepitsi ketso ebolaya  
oswabile ngwananyana yela  
anapa afo la aSeSalwata.

### Leqokobu lekhudu.

deqokobu lare qokhudu dumela  
khudu yare nka gosiya leqokobu  
deqokoba lare eyahlala khudu  
babeyale tsatsi lebatla siyana  
kealona khudu ya eta ebeya  
clikhudunya gofihlela kgorong  
letatsilafihla leo bailengere  
Swanetse go kitima kalona  
baya kgorong bathoma bakitima  
khudu yare ketlogileng leqokoba  
lašya khudu lare. ke qosile khudu  
ngwana khudu are ke qosile leqokoba

728

5

5

K34/94

legokobu latloga lafihla qongwe  
 hare kegosile khudi ngwana khudu  
 are kegosile legokobu. Legokobu  
 hare qelefihla kgarong lahumang  
 ngwand khudu adutsi kgarong  
 la bolaya ke kgaba.

---

### Makgokela le Phiri

Makgokela' aro tse sehlang  
 a bona phiri e feta are phiri bina koša  
 "phiri gare makgokela sarathsi di  
 kile ke phetela ware phiri bina koša  
 ketlare gabina wamphang ketlagose  
 gelanama aowa sanhle kgenane  
 thisi

---

128  
6

6

K34/94

Mosadi le Nqwana wa Ngwananyana

Ngwananyana are<sup>u</sup> nna kerata gobona  
koko<sup>u</sup> Mmagwe are ose ke ware ge  
osepela watseya katsela ya ka fase  
otseye ka ya ka godimo ya fase  
ena le kgelethu<sup>u</sup> Ngwananyana a  
dumela ge a setse a phlile moo  
ditsela di phamoganang yena atseya  
ka ya ka fase ge a setse a sepetse  
akwa selo sere kgelethu. a bo  
putsi nqwana gagwe orwele  
abogobe ka seqo akwa gabedi  
gore kgelethu athama aopela  
are: kh kgelethu ma kgelethuma  
kh kgelethu kgethu mma orile a  
mpotsa kgelethu kgelethu tsela  
otseye ya godimo ya fase ena le  
kgelethu Ngwananyana a nqwatha  
bogobe byangwana. a efa  
osepela sebakanya na

728

7

K34/94

7

phoafolo yare kgelethu" Ngwananyana  
 are kgelethu makgele thuma  
 mma orile ampotsa tsela otšegē  
 ya godimo yafase ena le kgelethu  
 angwatha tletot la ngwana" yaleja  
 yare kgelethu" Ngwananyana  
 aōpēla kagalla are kgelethu ma  
 kgelethu ma mma orile ampotsa  
 tsela otseye ya godimo ya  
 fase ena le kgelethu aphiha  
 mmolong wagabo koko age yare  
 kere kgelethu" are kgelethu  
 makgele thuma mma orile a  
~~mpotsa tsela~~ mpotsa tsela otseye  
 ya godimo yafase ena le kge  
 lethu Ngwananyana ahlaba  
 mokgaši batho ba motse wagabo  
 koko age batšwa baswerē dilepē  
 le marumō le dipatō yathšaba  
 ba ekitimiša yabašiya.

128

8

8

8

Mokgadi le Mokgatsana 34/94

Mokgadi le Mokgatsana baya tma hla  
tsweng, basepela bafihla kgaufswi  
le thaba "Mokgadi are gomo kgatsana  
are mufase reje" byale Mokgatsana  
are gienam le thaba pele retla  
kgona reja "Mokgadi otho maname  
la a swara mokgatsana le letsogō  
bafihla mahlatsweng bafula bare  
re sayo pele bale mokgatsana  
akgapa ke lefsika bale thkgatla  
ya sala ele bupi bailoga bare  
ge baboya bafumana lefsika  
tela ele thaba ya fetsa f  
godimo Mokgadi anapa athoma  
go opele le fswika leseke  
labolega banenyana babangwe  
bona bafeta gwaşa la  
Mokgadi le Mokgatsana  
gware mola ele bošega

Mokgadi ato 9

728

K34/94

9

Mokgadi le Mokgatsana  
bathama opêla bare: itswe itswe  
fetoga gawaraga kenna itsweitswe  
orogile ke mokgadi itswe itswe  
Mokgadi le Mokgatsana itswe  
itswe. laqana gobulega bathoma  
ba opêla kagolla bare itswe  
itswe fetoga itsweitswe gawaraga  
kenna itsweitswe orogile ke  
mokgadi itsweitswe mokgadi le  
Mokgatsana itsweitswe gare  
gola ele bosego labulega  
batloga basepela babona  
mollo otuka baya gona bahu  
mana ele letsimokgope bare  
koko rebutere lete retšwa  
kgole kadu ababulela, aba  
apeyela baja batloga baja  
bare relapile koko reape  
yele metse agofiša re hlope  
mmele abapeyela

10 728

10

K34/94

bahlapa mmele bare mola  
barobetše a tsasaba bare  
koko nna reloma keng koko  
oge are kedithšithšidi tša ntlo  
ye bana bangwanaka barobala  
gape are leloma kedithšithšidi  
bana bangwanaka byare gosa  
bare re yatlaga koko a bona  
agana badula naye ka tšatši le  
lenqwe dinonyana tšatla tšare  
thšela thorwana dipedi gata  
bathšela tšare bathšela tšare  
gobona koko alena oilego  
bitša dira ditlilo leja yare go  
bona hlobang meriri yalena  
bahloba baepela gohlemoo  
bašomang gona koko a bona  
are gea baya a fumana  
gosenamotho a bitša are  
mokgadiwe meriri

728

11

K34/94

ya araba yare kesahlwaela  
are mokgadišana wee are  
ke sašita bare re yanyaka  
base ba bone nanyana e barwele  
yabaiša gagabo bona yafihla  
motseng wa yamongwe yare  
~~mpot mpontheng~~ ga maepane  
ke morwale tse bana bagagwe  
yafihla motseng wa gagabo bona  
mago mokgadi a gagaša kame  
lara yare geetloga yatloga le  
Mokgadi ya thsaba naye

Legokobu le Legotlo.

Legokobu tare golegotlo la are  
agedintlô reye gobitša pula  
legotlo la dumela legokobutare  
are ye gahga byang legotlo  
tare nna kella ikepela

128  
12.

12

K34/94

meletyana yaka gola pula etla  
bafetsa goaga banapa baya go  
betsa pula yalla yana kudu  
meletyana yalegotlo yatlalal  
metse Legotlo tatswa laya nllong  
te ya le gokobu lare mpu tele  
nkokobu, agonale balelo kokobu  
kokobu agonale balelo mpu tele  
nkokobu agonale balelo legoka  
bu, la bule la legotlo lare gosasa  
ye okatsoga ojana goya by go  
kga byang nka se sa gobutela  
pula ya kula legokobulare  
golegotlo areye gokgabanya  
legotlo lare nnake tlafa  
meletyana yaka katsena-  
bafetsa gošama baya kanokeng  
bašihla ba špela bare lena  
baka nokeng maru aetla  
pula ya hloma yana

728

13

K34/94

13

Mety Meletjana yale gotlo  
 yatlala metše la tswa la fihla  
 nllong yale gokobu la rempu lele  
 kokobu, kokobu yare gagona  
 le balelo le gotlo la tsoga le  
 kwile gosasa le gokobu le  
 le tseye le le la hla la re kego  
 bu ditse agana go aga ntlo

### Khudu le Mmutla

ka tsatsi le lengwe khudu irile  
 e sepele ya hlakana le  
 Mmutla ~~ba~~ batsibisana ba  
 batsisana maphelo. Khudu yare  
 nka gošiya Mmutla Mmutla  
 ware rella hlakana beke  
 ye etlang Khudu yare golukile  
 le tsatsi le o khudis yatseya

128

14

K34/94

4.  
bana ba yōna ya babeya mo  
ba swane-tseng goeta qokhutsw  
gona mo mebotong la bohlanō  
lafihla tsaya korōng tšathoma  
tsaba la tšafihla katse tharo  
tšatloga Mmutla wa šiya khudu  
ware ke gošile khudu khudu  
yare ke gošile Mmutla khudu  
yathoma ye nyenyane ele  
pele ga Mmutla ya opele  
yare ngwana mmamakhuđu  
kamosiya gwaqwa kamosiya  
kele pele gagaqwa  
khudu ye nyenyane yare ele  
pele yare orenwana  
mmamakhuđu kamosiya  
kamosiya kele pele gagaqwa  
Mmutla ware ke tlogileng  
wafihla mmotong wo mongwa  
wathoma wa opele

28

15

K34/94

15

ware ngwana mmamakhu du ka  
 mošiya gwagwa kamosiya kele  
 pele gagwe gwagwa khudu  
 yenyenyane yare efihlile  
 kgorong yare ore ngwana  
 mmamakhu du kamosiya ka  
 mošiya kele pele gagwe  
 Mmutla ware ge ofihla kgora  
 ng wahumana khudu  
 Edutsi ehlahla ganthšitšē  
 maoto mmutla wa bolaya  
 ke kgaba ware ke siya  
 ke ntwana ya goimelwa ke  
 setopo wahwa

128  
16

16

Bilwane le Banna. K34/94

Ile enonwane e Motse waga  
kgoši, kelekella, ka tsatsi le  
lengwe. banna baya ka mošale  
kelekella bafihla bare go  
bilwane ngwana wa kgoši bare  
are ye thabeng reye gotsoma  
kelekella

Banna bale anthena baxerite  
go bolaya bilwane bare o e  
kgantheša kudu tella mmola  
kelekella

Bafihla thabe batsoma bare  
ge batsoma bilwane abona  
Pelo ya gagwe enyama ere  
eya gae

kelekella

Bilwane are gobona letla  
nkhumana ~~metla~~ koleng  
ge a fihla ~~metla~~ koleng

28

17

K34/94

17

le banna bale bafihla badula fase  
yomongwe aema a swara

Bilwane bammolaya  
keleketla

batloga ge batloga bafihla gae  
babolile Bilwane

keleketla

Mosadi wa Bilwane ge asale  
kantlong ašila akwa nonyana  
opela ere

Mogatsa Bilwane, Bilwane ago  
mohlakoleng, Mosadi wagagwe  
anapa a ya banneng bale babi  
ditseng Bilwane are na?

Bilwane o kae bare oretlo  
getseresale thabeng are  
fletla nkhumana mohlakoleng  
katsatsi le lengwe nonyana  
ye la gare gomosacki wa  
Bilwane gare Bilwane

128  
18

18

32

K34/94

okae are gaketsebe esale  
uya gofoma mab maabane  
nonyana yela yatloga ya ya  
mohlakoleng ya fihla ya opela

keleketla

ya re mogatsa Bilwane, Bilwane  
gago mohlakoleng, Bilwane  
gago mohlakoleng

Masadi wa bilwane

are gommatswale aqe are  
mmage mogadi nonyana  
ye ere Bilwane gago

mohlakoleng ya boyagabedi  
mmatswale aqe are qe

ekata otseye kgapa oesale  
masadi morago aqihle opele

marapo olokeleka kgape

masadi yola qe sala morago

keleketla

ya fihla mohlakoleng

728

19

K34/94

19

Mosadi yola geafihla a~~thoma~~  
na ele Bilwane k~~annete~~  
keleketla

afihla alla atopela marapo  
ate kangapeng atloga  
ff. keleketla

Aya gae geafihla mmatswale  
age are ote geoyo ropebala  
oōpēlē koša gagore

~~kgohlakgohlo~~ kgohlakgohlo  
Bilwane tšoga ngwana a q  
hwe o a idibala

kgohlakgohlo Bilwane  
tšoga ngwana ga huse oaidi  
bala

keleketla

kgapa yela ya thoma go  
kokomoga. anozialo kamehla  
keleketla

kgapa yela ya phumega

728  
20

K34/94

Bilwane atsoqa. gore atsoqa  
bammutsiša gore obolai lwe  
kemang. ba batsša

Keleketla  
babitsša pitso ye kgolo  
baswarabanna bale bababo  
laya

mpšo samosela wa  
Seripa

Monna lempya le Mosadi

Ile ele nonwane ele monna.  
lempya le mosadi  
keleketla

Mya Mpya ye esake ija  
dija tsa go setse balege.  
katsaršit le lengwe  
Monna yola aya maeto  
are go mosadi wagagwe.

K34/94

kesaya maeto  
keleketla

oseke wašala oefa mpya  
yeyaka dijotsedinyenyane  
keleketla

Mosadi yola afa mpya yek  
meroko mpya yela yalla

† yare hihu mpya mpyane mong  
waka aya maeto kašala keija  
meroko. meroko ya mathsephe  
nene. hihu mpya mpyane mong  
waka ayamaeto kašala keija  
meroko meroko ya masephe  
nene. keleketla

Mosadi yola abetha mpya ye  
la monna yola gea boya ma  
eto y humana mpya ya gagwe  
ella ka bohloko monna yola  
araka mosadi yola are gahloko  
mele mpya yaka.

728

22

K34/94

22. Bagamatabola le baga Semel

Ile ele nongwane e le  
baga matabola le baga semanya  
bahloka metse/kudu katsatsi  
le lengwe banna bagamatabola  
le baga semanya barena  
go e pa sedi ba baepa ba  
fetsa sedi ba sela gona  
ento ye etlang basego etlila  
nwa meetse kamexiri  
basadi ge baya nakeng ba  
humana meetse a sego  
keleketla

anthena meetse afetsa  
ke motho wamerixi yeme  
golo woyobareng ke kompu  
ele motho wagotsaga ma  
bitleng basego atlila nwa  
meetse ele sepoko  
keleketla

728

K34/94

baga matabola bare metse a  
 feditswe ke baga semanya  
 basadi baga matabola le baga  
 semanya. balwantwa ye  
 kgole bakeng sameetse

keleketla  
 Motho ya wagolla ellilo lofetsa  
 metse are ge aenwameetse  
 a are ge aopela are

Kompu mmamahla  
 eya bitaa. Mamahla ebina ka  
 mošenešene le bosemanya  
 santebelele matabola  
 elwešitše monye mmoto  
 matabola le basemanya sa  
 nte belele matabola  
 keleketla

Katšatši le lengwe banna.  
 Kamoka ba bitša Pitsō  
 ye kgolo baga matabola

24. K34/94  
 bare бага semenya utswa  
 meetse bosego le бага  
 Semenya bare le bona  
 bautswa.

keleketla

banapa ba kgetha masagana  
 ama bedi bare bailete nto  
 ye enwana meetse bosego

~~keleketla~~

~~ngwedi ope otlaga go bo  
 nala sakakaka ge basa  
 ile tuu ba bona ntwana~~

ye nyenyane etswela ba  
 seke ba thsaba badula

keleketla

ge efiha meeseng ya  
 godisamerire ya thoma  
 ya opela kosa ya gore  
 keleketla

kompu mmomohla eyabina  
 kompu mmamohla eyabina  
 mmomohla e bila kamosene  
 sene lebosemenya sa  
 mebelele matabola elwe  
 silse monyemmo  
 matabola lebosemenya  
 sa mebelele matabola

kompu mmomohla eyabina  
 nosogana ale atseya phara  
 ine le oli bathsela meriri  
 yela ya kompu baefisa  
 ge meriri eswayona e  
 thakgetse ere ngwedi  
 ataga kudu

kelekella  
 yabana ebile e felela  
 ese sa opela kompu  
 halloga bayagae bafihla  
 sare ntwele e be efetsa

728

26

26

K34/94

Meetse mmomohla re  
ebolaille

keleketla

gosasa gebayanokeng  
bahumana sediba  
setletse banthša mešidi  
yakompu kametseng  
gotloga tšatsing lea  
bagamatabola le baga  
semenyi yaba kwana  
yekgato magarena  
abona

Mošukudule bašimane

Ile ele monna yong mongwe  
le basimane. Monna yo  
atagilwe ge afetamo  
are gobona. gaselabona

728

27

27

K34/94

Mošukudu afeta

keleketla

basimane bale bare aowa  
re mmone okwapele

kwa okwapele kwa

Mošukudu selewa are

selewa mogosuteng teng

aowa selewa

keleketla

Manna yola afeta ahumana  
bale

keleketla

ahumana bangwe are

basimane ba mmamahla

sele gase la bona mošuku

du afeta bare aowa re

mmone okwapele kwa

okwapele kwa ware

selewa mošukudu selewa

mogosu teng teng aowa selewa

728

28

K34/94

28

kelekella

afeta bašimane bale a kitima  
afumana bašadi are gobona

o kelekella

ga selabona mosukudu afeta  
bare aowa remone okwa  
pele kwa okwapele kwa

ware šelewa mosukudu

mogosu tengteng aowa sele  
wa afiba motsena yomong

kelekella

ba maswarabamma laya

---

Ngwananyana le noxa

ile enonwane ele ngwananyana  
le noxa. noxaye leina layona  
ele rabudiba, ngwananyana yola  
are ke tseya ke rabudiba  
agana banna. kelekella

728

29

29

K34/94

↳ Nguananyana yo aya aema  
nokeng aôpêla are hele rabudi  
iii hele rabudi iii meetse akae  
rabudiba iii keqofile morongwa  
wagoneka rabudiba iii meetse  
atla. batseya morongwa te yaba  
mosadi wara budiba.

~~Samosela wankolana~~

~~Mokgekole Mokgalabye alwala~~

ile elenonwane ele Mokaekolo  
le mokgalabye byate mokgalabye  
yo alwala are kenyaka meetse  
asalleng segwagwa keleketla  
Mokgekolo yola atloganya meqobeng  
ledinokeng aswere kgapana  
at aeta are monna waka ore  
kenyaka meetse asalleng  
Segwagwa. Segwagwa Salla sare  
gwa afeta.

728

30

30

K34/94

aya gogongwê Salla afeta  
ya gogongwê ahumana mogobe  
omogolo yo osalleng segwaqwa  
segwaqwa sa selle akga  
antwa, anokga aenwa abq  
a fetsa ga mogobe meetse.  
are gofetsa mmutla wa tswela  
ware na? Meetse akae makgolo's  
mokgekolo are meetse angwelê  
kenna ngwanangwanaka kare  
keya ema maoto are kwena  
bodiba mesesana yare nathu  
Phuti le yona yalla yare na?  
Makgolo meetse akae. Mokgekolo  
are meetse anwele kenna  
ngwanangwanaka kare keya  
ema maoto are kwena bodiba  
Matsogo leona are kwena  
bodiba Phuti yare dikgolo  
disale morago . . .

728

48.31

31

K34/94.

Goo gwalla thsukudu yare na?  
 ma kgolo meetse akae  
 are meetse anwele kenna  
 ngwanangwanaka kare keya ema  
 maola are kwena bodiba le  
 le matsogo are kwena bodi'ba  
 mesesana yare nathu  
 thsukudu yahlaba mokgekolo  
 yola kalenaka meetse aboyela  
 # alala megobe. Mosimane  
 # waga mokgekolo yola atseya  
 moropana aeta goletsa are  
 timpu wetimpu aowa tintle  
 madiba tinti seja mma sejamma  
 sennakaja mmago dija mmago  
 dimorago dilotsa mahlo ma  
 hwibidu. aowa tintle madiba tinti  
 qfela aya Pele ahlakana  
 letsedingwe aletsa moropana  
 yola ga bedi are

728

32

K34/94

32.

timpu we timpu a owa tinte  
madiba tinti seja mma, seja  
mma, dija mmago di morago  
dilofša mahlo mahwibidu aowa  
tinte ma di ba tinti

kekekella

ahlakana le thsukudu are  
seselleng mma kepe seselleng  
mma kesē thsukudu yela  
yagwaba ~~yare~~ mosimane  
yola aeremakaselepe  
yahwa

Samesela wankota.

Mosadi a utswa di kgaka tsakgosi

le elenonwane ele mosadi  
wakgosi a utswa di kgaka tsq  
kgosi kekekella  
kgosi ~~yare~~ na! di kgaka

728

33

33

K34/94

tsaka dille kemang Mosadi  
yola are gake tšebe

~~kele~~ kelekella

kgosi ya oñla di lesika

gare ariyeng nokeng

kelekella

batloga bayanoeng ba

afihla ba le kokotela mosadi

omongwe anamela are:

Swika la phala kgaoga

morathatha kgaoga. Swika la

phala kgaoga re bone

morathatha kgaoga ya

lleng dikgakatsa kgosi

morathatha kgaoga

kelekella

omongwe are ya leyena

afihla aya aopelele, are

swika la phala kgaoga

rebone morathatha

728

34

34.

K34/94

kgaoga yalleng di kgakakei  
mang morathatha kgaoga  
swika la phala kgaoga re  
bone morathatha kgaoga  
yalleng dikgaka isa kgoši  
kemang morathatha kgaoga  
le swika la re thatha  
mosadi yola aopela alla  
lere rothu la kgeroga mosadi  
yola a wela kametse  
ngwana gagwe abona sedu  
belo samakhura. sewela  
fadi athoma alla

kelekella

abapula ngwanabo batloga  
baya gamogolo age hlakatsa  
~~tsa~~ byale ge bale  
tseleng ngwanabo are  
keduma mago ale  
mogolo age are ketla

728

35

K34/94

35

ke gofulela pele samma  
ngwana yola ahumala  
ge bafihla pele are  
ke duma mago ale  
mogolo angwama yola  
amothso thsola amofulela  
ge asa fuka akwa lentsu lere  
fula-fula kafase rebabedi  
afula afula are go setse  
makaka are go setse di thata  
are gageso reja ledi thata  
are fologa abopula ngwana  
bo atloga phosolo yela leina  
layona ele mosela pye  
wa gomela kadi hlareng  
are nna reiphsinne  
le banyana bešo  
ka mago alešo ka  
ye eta eopela dikosa ethakge-  
tse

728

36

K34/94

36

Banyana le morodi wa kxosi le mpya baya

kgonyeng.

Katšatši Le lengwê bare baya kgonyeng ba  
na le morodi wa kgoši lempya.

Keleketla

Bare are boneng ya nōnnēng

Bare are duleng fase re boneng ya

nōnnēng? Mongwê ya wa bona are a

re sobaneng re bōnē ya nōnnēng

basobana ba humana morodi wa

kxosi a nōnnē.

Keleketla

Ba mmolaya bamoja Mpya ya bō ele

xana fa Bare xo-moja Mpya ya thō

ma ya lla, yare.

Keleketla

A re sobaneng nyaku di llyake re bōnē.

mononi nyaku di nyaku sethe the kxosi

nyaku di nyaku A a re sobaneng

728

37

K34/94

37

Nyaku dinyaku

keleketla

Banenyana ba tšeya Mpya ya ~~Ab~~ bō  
bae bolaya ya tsoxa ja thō maya llo  
yare Are Sobaneng nyakidinyaki  
rebone manoni nyakidinyaki  
\*sethethe kgoši nyakidinyaki  
keleketla

babolaya mpya yela ba epa  
mohlaba bae epela kagare  
sya tsoga yare are  
sobaneng nyakidinyaki  
rebone manoni nyakidinyaki  
sethethe kgoši nyakidinyaki  
bae bolaya ga bedi batseya  
leswika ~~A~~ ba e silanhsa  
j batloga bare ge bale tsele  
ng bakwa e opela ere  
gare ~~sobaneng~~ dik  
gare sobaneng mampitkana

728

38

K34/94

38

rebone manoni mampiti kana  
manoni ke sethee mampiti  
kana sethetha kyosi  
mampitika

keleketla

bare ge bafihla dho ko  
kagae mamage sethetha  
ae kwa are na moya  
ye ereng

keleketla

are ere rite kgonyeng  
mampiti mampiti kana  
are sobaneng mampiti kana  
rebone manoni mampitika  
na manoni ke sethee  
mampitika sethetha  
kyosi mampitika  
yaba ya fihlaka gae  
ella byale

keleketla

728

39

39

34/94

9 baka mošate babitša ba-  
nenyana bale kamoka  
baba butsiša

keleketla

bare na? setheetheokae  
bare gare tsebe

keleketla

bare mpya ye nka ere  
le bolaiile setheethee.

bare gaseramona  
babitša banenyana kamoka

baba bolaya kamoka

gabona Kagore ka  
bolaiile ngwana waka  
bogosing

keleketla

mpya yela leyona. Kagore  
erata setheethee le

yona ya malatela

ka gobolaya ke kgaba.

40. 728

40\*

K34/94

Ngwananyana ka thšemong

He enonwane ele ngwaneny-  
na. ale kathšemong ba  
simanyana batla goyena  
bare nke ore kgotele  
legapu

keleketla  
batšeyalega-pa lela ba  
fafa. Kaloña

keleketla  
Ngwananyana yola ašala  
ašopela are: Maredi  
Samma relele manong  
keleketla

ba semanyana ba manong  
bankgodiša legapu lešo  
papa ase akale kwa  
temma ase akaleja  
Samma relele manong  
yaba bafurilegabasa baya

Endo 728